

Бастакы чуоралан чүгдаарылан иннинэ (Биңгиги интервьюбут)

А. Е. Кулаковская даты, техникасторе сюда учи
иан Чуралты анынъынъацах изечи сайланы бийтүүлүлүк
оскулутын директора Г. Г. дар.

— Осоо чарас дында бүгүн
шының түнүнчө соңгустарда
үорек салта тымшатар болам-
гээдийн түүнэн калдентильк
көрсөтгүүлжээ. Онон үорек
бүтээши ньгээ тута гарчигч-
чилэр, чуучуулдар учих төх-
тойниттэр армандын үзүүлгэр
кохтвахгүй тургумуттварт Нийн
үлэлдэри оскуусаа захозаа
С. Д. Солдатов галазан гери-
рээс вынтаа. Онон үорек гэдэ-
рингийн уяни нийласчадаа
кираасжийнхэн шигүүтүрк-
жийн быйыт хэне да сан-
санжар энэ бетсэхгүйнгүй

Уорех салы дыбылдар сирек кылаастар ис тауберининин санардаш шалынын орбуюч-кызым прошамбетчиз айрым спартанын ушин жеке-
сай аналдаах семигердэ сый-
дыв бейтиттири-пору (запи-
санктин количеству). Ити курду
бейзбит кынчыччанын уорех
салы дыбылдар бөлүнгенде си-
тратыбыр.

Инан оскуюла директондарын иштөөнүрөп иштим. Кийииздири бинэ суют көрдүү болтуураа. Ош — оскуюлалар узаабаларга.

Е. И. Куршев автозини Ів-
рачы орто оскуудаттын ширек-
тора Н. И. Дьячковской:

— Оскуудалыктай жолсызаймын ру кыстыч бу тинине энгиз-

ҮӨРЭХ ДЫЛЫГАР БЭЛЗМИЭНИИТТЭН

СЫЛ АНГАРДААХ КУОТАЛАНЫ ТУМУГҮТТЭН

Тын халықтың табиги оғорыт таңдашар бородуктадардың малар 98,8 барыбынан үзүрчилдер 102,1 барыбынан толор-тообуттар.

жар государственности было определено Алматинской промышленностью 134,3 барындан, Алма 126 б. барындан, Чудачка миссомолкомбината 125,7 барындан тарабуттар. Отгон налоговой бородуусундага алматинской дар 123,6 барындан, кимадар 116,5 барындан, Чуринчылар 17,9 барындан, архатын оған атылаадан бирнешесиз жарылыштардың барындары 105,5 тиеттерге социалистичекий тарадаидағы оссо күннен түзүлдөрдө соруктанса.

Бабаңа эдэр отчуттара

Самдан сайнана баттөн ляган хаалбатах, сыйлағын аз-
сууфурул дэлдэй аныктай, — дин бөх оту бийрүүт ажсан шир.
Дэвшилэн Хатында орго ос-
куулалтын уорзасчычилору ох-
туулаах үүнэдэд одоог чууту
хомуурун күрээр сыйдьж-
ларыгар түбөнсөн сарытгым.
Быйыт татым үүнчүлээж са-
бынгыда эмнэ табан бичиббит, са-
рот уолбаларыгар отгүстээн
ылан бираздар баймын от ий-
нико үүммүүт. Аны түпсүүн
шлан звено бишр басыж
траекторија буола салдай?

— Корон избас уолаттар-чүрүүтүгөр дүлбэта сөлөсөм, балс избайыр уолаттарынын тага, хайдах курдук улчынын-төгөнор хадындала чынсыз че-танаарылаахтын үзүлүп, зерди? Юрий Попов. Хрисан ханназиян төлөрү сыйдары-Киниүтэн үэрэмдэг Хрисан Нижегородов. Пронч Аришаков, гар олус үчүтэй буюзбут. Нижегородов, Алекса Кузьмин.

Кенін Бузымкин, Ванк Константинов оту тракторга байдаларын шабиңдат жеткізу иштегерін. Корен саббас, ес-7-е наылаға үаралыстарды Алеши Картузов, Манас Хөжадын атындағы жолгульшадаң салтталадырын. Ол Валерия Ершов, Сейя Капанашвили, Федя Федоров тракторий охорондоруң тайдах курдук баяндаған оқыттаран нұрланаған шабиңдерин, — дінір зәзеновад, бүосқулаға ахсанғында учуу талда Семей Николаевич Песковьев.

Мания коммунист Зәхаров Н. С. салайдаачылдағы толору механизирланған, учуутылған Пироньев С. Н. салайдаачылдағы төреккөзчелер механизирланған апартдағы, салынаттардың звеношларда уюнна мөй оттооччу пенсионердің сулуусалдаштар мии сылдар даңызын күннэрбәр күргөзмелин. Китек оттооч үлгүлүттүг сыйылшылдар, Союзхоз салынатағы бүрәнди аты тиляңын содотон

трактордың жылар бөлібүттүгінде, Коре олорон инін үчүрун курдук, Алеша Кузачин трактористан от мустардан захарының туяты, Хрисан Ильингородин тракторга олоро түйзэ деңиз мустарбытынан барад, Мунайсуу одбоза, охсуз куючылардың гынаңымза тракторның туянын толору тунаан «мечникаш улзалир» сыйыттындағы бу илүс үтүгей.

Аны інік башын үсереде баар, бабаға форматын сүйдүлдерэ

Бу уюровзачылар жетекшіре-
байыл 5000 центнер оту от-
тоон союзда тұттарар бы-
лааннаах. Механиздылғанай
анардаах звенодар күнгіл-
ымыларытар бастаап атыр-
даах шыны З-күнездә түрүт-
сан звено хас бириден кийи-
тигер 17, 3 тонна оту оттоон
оройыннады. Ботоуг Дүсека-
тығар тасар «Илек» траңбыт-
тердә.

Бабек Альбатырах уюх
ходудатын ессе көттәр бы-
лааннаах.

Комсомолец, коммунистичес-
кий үлән ударника Григорий
Кризовщикник уорнаханалар
звеноларытар шаң сыйынын
үттенир. Нине бастың құстас-
раачы, обустаран Сарыбат си-
рматтан бугуда оту булан
ыдынайт сүбә, ол нурдуң
шыған-төкөн, талах бынста-
ран кытта кырытәрән аянар.
Ол хаачыстыбытын түндерер-
те улаханнан кийндеріп шыны,
бабек шыны көттәр болса
сүйінгі пәннәң сипар тәсілназ
жина отторо кыбынга тоңыз-
мырымларынан көннелди из-
бейнілән туралларытсан Ман-
жан түмкүтән аттажа 14
күніләз үоревзачылар звено-
ларға отделение отчуттарын
улахан күүс-кеме буалдаты-
рын чөрбетон беделиттердә.
Некийнен, уоренжітчанды ми-
ханизацияны байдыларында
тәржимиттерде боладындо
чыллылан сөз.

Иркутская убийца Усть-Кут куоратытар үордү сагатарылттар — еруе үчүнүштөрдөн Заар бувала. Кенин уаскәрдөн Сибирь ерүстүрдө таңдаас табыстырылар артериянын быншытын суалатынан кийинде айналып келин түткөндейдөр.

Манас Сабиши бары чүннүктарынан судаңна мыңдаштарын уюна түнәң жиалэрлөхтөрөн бағалах 90 орд мүнүни. Ву уу изләйшілер сыйгын төптырып бердәзилгүй үдерәненчелди уюна салынады: «Бабочайдар штатынан 50 күннән ашыра

Джон Уильям Бонн, Джон Дональд Алан и Винсент

Аңырах сый бүлән Гарен Лена, Емсей, Актора, Виталий Сабир атын да ертегерки устуны Уель-Куттказы учимине бастанын чыплакчыларга устуохтара.

СНИМКА: даңыу ис ууларнын сүрткірмашы суданының
тың күрсүп училище начальнигы Ю.Х. Сандельдиков майда.
Э. Ержаков менен фототү.




Иркутская уездская Усть-Кут куоратыгар үзүүлэв таңга тарилсандаа — буюу чинийчеста Зэр буулла. Кичин уаскээхэн Сибирь куоратындаа таңынадан төмөнкүүлүгүнүүдөн сүйгөтүүлүп таңынадан төмөнкүүлүгүнүүдөн сүйгөтүүлүп

Манас Сабири бары чүннүктарынан судаңна мыттахтарын түнәңде күлләрпүхтәрдин баба-зах 90-ада мүнүни, уу изалеттілдердеги салттың төптүшір бәзәзинен үзгәрдепчесе күннә салынадай, яғни майданда шохистар.

Дарын түркменистандын Демир-Баласынан Ашхабад - Вишиктау
дорундагы сапардан көтөрүлгөн.

Алымжын тил буюлан гарал Дена, Енисей, Актора, Витязь
башар атын да ертөстөрдөн устуу - Усть-Куттазы учкынан
стаки шипчалыкчылардын устуохтара.

СНИМОКА: дарын не ууларни сүрткөрмөнүн судинин ышы
и кургуз училище начальника Ю.Х. Синельников майор.
Э. Ерохиненко фотота. ССТА фотокомпания.



Чили – наң дойду үрдүнен алтасы оторон таңаарар бедек дойду зарташ бирдістэр. Ол зәзери излии измінде дәлри Чили бары алтын 80 бұрыныңда Америка меншегендегілерден хонтурууолугар сымдыбыбы. Дойдуга ызылдамбет санға соқуон быраймынга дойду экономикатын торттунән буалар алган хос тооиншүүн промышленноғынгы национализациялыар кызыбы биздерді.

Чынгыз алтасының бары бедең рудиңштара — «Чүнкөмдө», «Эль-Салынадор», «Эль-Т-

шенте, алтай промышленностии корпораций хөтүүрүүлүгү түрүүрүүшүүлүр. Корпорация кийилдүрэгээ фэйтин болошуучуудаах представителдээрэн иштэлтийнтаа. Але, рука коопианыларын буруйдарынк бу рудниктар үр сончумындаа ынарахаттараа чакшатылабыттар. Ол ынарахаттар хостообуу одус иккэлээц харалтадаа ынчелбүттэр.

СНИМОК: «Эль-Тененте» рудник.
АДН — ССТА фотографа

ССРС-ка государственнаи страхование 50 сыла туолуутугар

ОЛОХХО-ДЬАЊАХХА ТАБЫГАСТААХ

Бывыл ССРС-да государственный страхователь одолжил 50 тыынн гүлдөр. 1921-жыл адтылыны 6-күнүнчөн малга-салта государственного страхованияны олохтообуз түшүнчүү В. Н. Ленининээ илик салтамчыят РСФСР Социал-демократия партиясында таңбылыгын. Жиңи кийин ыла бутун көн дүйнүүдүн бийчирик аймактар, эрэз бастын тиа таңбылытты боларын түзүүлгөнчөн. Жиңиң арадас адьатына парцалсан уонна кураан төдүмдөрдөн таңбылыттын страховкалаафын иштеппелэр буулбута. Оку тайлан советской гражданнапар таңбылыттын шешүүл оттууларкинде страховение арасы корумпирет (зиггер сүйнүтэ, малга-салта транспорта, туутула, т.с. бирбүр страховкагындар) күнчөрдөн сыйраптлаахтардын күчүн дүйненең иштеппелэр болыштыбытады.

Балынгыс көзүнгө «жынысын»
аль ордуң бийндең түчиң
үүсүт болшохтосу, булганы таңх
траховчлана киптэд. Суюн,

гражданнарга ордук болуп түштүкчөлөхтер. Страховхалымын киши хамнаштыган асуунуң курдук сыйайының кыра-кырткын түзүүр. Болдювсүү түүхдөйнүүз үкүптүү үбүн олорчтуул мактап байланыс түстар берилгендөгү. Отуз таң арасынан ылчыма оозополоевин халалтакка беке даяни, киргаттар дабаны стрелбеке суунчынын ылчилдар. Страховхалым усунуодуны толуу сыйадын чындыктын дөөчүрүн сүттөрбөттөргө сөйтөөх чөнчөткүй экин көрүүлээ.

Гражданмар бие билгилэрүүлгөр баар дынээсүүт, мэд-сал, транспорт үзүүлэлтээдээ зориулах алдьထынысыг түүхийн эхийнда сүйчү түнштэй тухай олон алдьчуунэ, уоруулжнаамж стро-
кой дурсгалбар бийсэнтэйнээс то-
сударство голуур. Сээд ахмын
малы, транспорте сүйчүү
страховкаламмыг болдогдох
туулжнаамж оюу алдьгагар ийн
гражданмар тахсар оростгүүт
голобүрүүгээр, голобүрүү болдьж

шур сантох, чарчадиши, түннелдер.

1970 салға таңтұл жүргізілген
страхование бары көркемнәр-
дер национальды 65 жыл. Годы
сүмальдасты государствотас
мілбита. Ол иштер белгілі
аройкоаммуттар 30-жыл. 144
жыл. болып. Итеп ол бапи-
риллең грандадар тұзала-
штар 42 мың. соки. Айнан
жарынит курдук, национальны
бұлнастарах "Грандадар"
книрәзә алғашқы шарж. Балтағы
турутунан срахозда бу ви-
руттар 1300 дүнгабар тийн-
лүнна.

Колин биримәзә биңүлгүлән траджаснар дәстүрлөгөтөн страховкаданылыптар күчнә оюну страховкалданылыптар мәсессабай бууда. Ныңдай Бүлбүлескендер аның да.

E. MAKAROV,

Өрүүлчилгээний төслийн төвийн өрүүлчилгээний төслийн төвийн

Быбыл Хатын-чеки Бол-
дасо радиолиниясынан от-
бийт 22 күнүнчөн күннэл-
ши аромурен ынтымалар за-
зырыбыта. Ити измити тола ра-
диобыт сенарбашы түрар. Бил-
лини түрар, орхонд барарада
сочтоо ээ. Лишит и наада-
шынан радиобыт соре түш-
саннык жадар. Хөмөнүүлүк
шашын күн бутунуга зирди
жаккан да синимен оңорду.
Маны тәзинен 600 майынан

БИШКЕК АДЫРЫСПЫТ: Чурапчы салынынъягы.
Кара-Манас мактаба, 12. Марз.

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНАРА: редактор — 0-89,
тын хабардынчылыктын усунна культура, олжых даражах
отделлана — 0-90, упсалай отдел — 0-91, типография —
0-91.

Редакцияның таңтар сурунка алдырыны, арасынан
иңбай, асты, гүз астын толору суруллуохтаах.

КРИВОШАПКИН НИКОЛАЙ
СЕМЕНОВИЧ

Николай Семёнович в 1913-м постолар орхундада саллаахха Болотоң изийндеңгөр кеттариш активнай чылбырлардың даядағы нарганғат тарафынан жасалған.

Чурапчи оскуолатыгар үорно
сыйдаш 1925 сыйлааха ши-
нерга, 1930 сыйлааха комсо-
малга көнбіттә уонда түр хана-
ғайыстыбытын залбонусты-
лыгна итиене комсомольской
үзіл астанинайдык жеттебетта.
1937 сыйлааха Йиүтегайдас-
ын түр ханағайыстыбытын тех-
никиумын бүтәрек Чурапчага
тахеди доостехниктабеттә.
1939—41 сыйларға Амга ора-
нуонугар племзоотехниканын
ұзасын барад, үс сый армия-
да салуулепалаабыга. Ойткі
1944 сый сатиннанға тәннен
кәлбітә уонни райсоветтің та-
лаадының доотехникислан, түр
ханағайыстыбытын отделын са-
сюдиссейніз, түр ханағайыс-
тыбын управлениеңи на-
чальнигынан, райсовет ишот-
комун председателеттә созду-
ваачынын үзләсібетте, 1957
сыйлааха Субурууский ауды-

кини нород жаңынан күттүн
дарыстаманка үлдизбеттің
партия уонна праэдиктің
урдултук сыйналады.

«Үләз кибененін шин»,
«1941—45 се. изабенниң
үзілін шин», «В. И. Ленин
теребую 100 сыйза туотту-
тут мезигер кидбенниң үзілін
шин», «Киағы» 20 сый-
за медаллараны, социалис-
тический түр ханағайыстыбы-
тын түйгүни значигунаи,
БСТХБ кыра үрге комму уон-
на бороздаса медалларынан
негіз татул Саха АССР Вер-
ховный Советтың Президиумын
Болуотуның Грамотатынан
уонна БЕСЛИС облысун
Культура министреттіңи,
ССКИ райкомын бөрөтүн уон-
на райсовет исполнотуң Ве-
куюттун грамоталысын из-
парадаладынша.

Оройын бир көздөндеас

Кедес 1969 смалкаки кенсияла таxемшар дүэри ылдымдастырылган бодопгүйбүт колхоз председателинин талылдыбыла.

Редакторы-издатели: А. Г. ТУРАНТАЕВ

ССКИИ районун бирота, райсовет исподъюма, реадміністрация, байбугай узина түз алдын затын орнууоччанааты күлүүбүү узина түз хаанайыстыбатын управлениеисте орнууен байр кырдааас советский хөвөяистыбаний чоңатча, ССКИИ орнааса.

КРИВОШАПКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
ууен ууана маражан ыармы кийиниттэн бу дыял аттар-
дыял ишми 23 күнүгөр албутур дүйнүүнүн күрүстүбән
турал берилгендердөрөвнөөн

Чуутчилар профсоюзтарын орбуюннаныз көмүктең. Чөрөх орбуюннаны салтаат. Чурашы айыс пылдас-таях окублатын уонна оюн комбинацияны коллеңститтара утуутал Федорова Александра Дмитриевнаң уонна оюн комбинацияны уланың Крикошаппана Мария Николаевна-да синилор тантынъир аядалара.

КРИВОШАПКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
Укунчы изадың 1971 сүй атырдах шайын 23 күнүнөр
бийлигінен күзбіттің олеи тураабылтыған бейекліктерін
діриш шүтүндіктерін тиесілдеп.

Субурууский азтынан совхоз парткомы, дарындыла, рабочиоза, совхоз Болтонгооюу отделениетин адми- нистрацията, профсоюзун мешкисоза уонна Болтонго избилинин Совета орбайын кырдакыас коммуниза, совет- скай-картийай чөлөйт, ууруку Субурууский азтынан бедонсүйбүт колхоз председател.

КРИВОШАПКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
үйүн, маражасы ыарыны изиннээс албуттэн табаарыстарындар дираяг
табаарыстарындар дираяг

Таңтың көргөзмөм, адам, быраданың аймахын
ССКИ Чилинэ.
ЕРИВОШАПКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
бу дыл аттардаң жыны 23 күнүгөр үнүн уонна мадар-
хан мәрыныттас олбутун дүрсисине күрүтүлгөн турал
байры билер дөвөнүгөр, табаарыстарынан чиңтишээрбийт,
Көргөз, имына, бырааттара, аймахтара.